

SECTION

5

OSUSUKYEREW



# OKASA DWUMADI

## Akuapem Twi Kyerewbea Ho Mmara

### NNIANIM

Saa ofa yi kasa fa susukyerew ahorow no ho. Enye Akuapem Twi kasa mu nko na susukyerew ho nimde hia na mmom, eho hia wo adesua ahorow bi te se borofa kasa ne abakosem sua mu nso.

#### Adesua yi beko awiei no, na wutum:

1. Kyerew amannebo susukyerew
2. Kyerew sukyere susukyerew
3. Kyerew akwankyere susukyerew

#### Adwempow Ahorow

- Susukyerew ye bere a onipa bi fa akyerew kwan so da ne tirimpow adi fa asentitiriw bi ho.
- Wubesua biribi afa susukyerew ahorow abiensa ho:
  - o Amannebo susukyerew ye okwan a yenam akyerew so bo amanne fa asem bi a asi ho.
  - o Sukyere susukyerew ye susukyerew a yekyerew fa ade bi ho de kyerekyere senea dekode no su si te patee. Se ebia: ade bi, onipa, beae, osuahu, atenka tebea ne nea ekeka ho.
  - o Akwankyere susukyerew nso ye bere a yenam akyerew so kyerekyere okwan a yefa so ye biribi patee. Ekyerekyere kwan ana nimde patee ;;dwuma bi ana ye biribi.
- Susukyerew ahorow no mu biara wo nyehyee sononko bi a eda emu biara adi.

## ADESUA MU NSENTITIRIW

Yɛaka saa atifiasɛm yi afa ahorow no bi ho aɛɛm wɔ adesua a atwam no bi mu. Wokae nea yɛka faa Asentitiriw Nnyinaso kasamu? Den ne nkyerɛkyerɛmu kasamu?

Sɛ wo ne wo mfɛfo kyɛ adwen wie a, kyerɛw w'ankasa wo nkyerɛkyerɛmu.

Afei, fa wo mmuae no toto nkyerɛkyerɛmu a ɛwɔ fam ha no ho.

## Asentitiriw Nnyinaso Kasamu

Asentitiriw Nnyinaso Kasamu yɛ ɔkasamu a ɛde asentitiriw a ɛwɔ kasapɛn no mu to gua. Enna nkyerɛkyerɛmu kasamu nso yɛ ɔkasamu a ɛkyerɛkyerɛ Asentitiriw Nnyinaso Kasamu no mu.

## Osusukyerɛw

Ansa na wubetumi akyerɛw susukyerɛw no, wohia emu nimde amapa. Ɛsɛ sɛ wutumi hyehye adwen ahorow no yie wɔ kasapɛn biara mu. Yebetumi ayɛ eyi wɔ bere a yerehyehye ana yerekeka adwen ahorow a ɛsɛsɛ no abobom wɔ nnidiso nnidiso kwan so wɔ bere a yɛde adansedide mfonini, ntotoho ne nea ɛkeka ho redi dwuma.

Susukyerɛ yɛ bere a onipa fa akyerɛw kwan so da ne tirimpɔw adi fa asentitiriw bi ho. Susukyerɛw biara de aɛmpɔw bi to gua.

Susukyerɛw ahorow abiesa na yɛbɛka ho aɛɛm. Nea yɛbedi kan aka ho aɛɛm no ne Amannebo susukyerɛw.

## Amannebo Susukyerɛw

Amannebo susukyerɛw yɛ ɔkwan a yɛnam akyerɛw so bo amanne fa aɛɛm bi ho. Amannebo susukyerɛw mu nɛɛm tumi yɛ bɔsrɛmka ana biribi a asi pɔtee. Amannebo susukyerɛw mu no, yehyehye nɛɛm no nnidiso nnidiso kwan so na yɛtaa de edinnsiananmu akuw a edi kan (me, yɛn) na edi dwuma wɔ n'akyerɛw mu.

Wɔde twam kabea, adwen mu mfonini ne kasasu ahorow na ɛkyerɛw Amannebo susukyerɛw mu dodow no ara de twe akenkanfo adwen.

Amannebo susukyerɛw atifiasɛm ho nhweso:

- Kyerɛw abasɛm fa da a edi kan a wokɔɔ sukuu ho.

- Senea midii akwamma a etwaa mu no.
- Ade titiriw a matumi aye wɔ m'abrabo mu a m'ani gye ho pa ara.
- Kyerew abasem bi fa osuahu a wunya fii mfomso bi a woyee mu.

### Dwumadi 5.1

**Baanu Baanu Adwuma:** Monkyerew Asentitiriw Nnyinaso Kasamu ne Nkyerekeremu kasamu abien mfa atifasem yi ho; *Awodadi*

### Dwumadi 5.2

Kenkan abasem a ewo fam ho no na gyina so hye Amannebo susukyerɛ su ahorow a ewowom no.

<https://open.library.okstate.edu/internationalcomposition/chapter/unique-characteristics-of-the-narrative-essay/>

**Akuw adwuma:** Gyina nimde a Woanya fa saa adesua yi ho no so na Pensempensem nimde a wususuw se eho hia wɔ senea yesi hyehye adwen ahorow wɔ kasapɛn mu no ho.

**Amannebo susukyerew nhyehyee:** Amannebo wɔ nhyehyee sononko a eboa ma yetumi hyehye emu nsem no yie.

Kenkan abasem a ewo ha <https://mhcc.pressbooks.pub/app/uploads/sites/31/2021/07/Narrative-Essay.pdf>

### Dwumadi 5.3

Montena akuwakuw na monkye nimde ahorow a monya fii akenkan no mu no.

Momfa nea musua fii akenkan no mu no ntoto amannebo susukyerew nhyehyee ahorow a edidi so yi ho. Nhyehyee ahorow no ne **nnianim**, **asem no ankasa** afei **awiei**.

#### Nnianim

Eyi na etwe akenkanfo adwen ko abasem no so. Mpen pii no, yede asemmisa, akontabude ana okasamu a etwe akenkanfo adwen na efi ase.

Abasem no ho nnyinasosem a ehia se akenkanfo hu no nso da adi wo nnianim no mu.

kasamu a eye Amannebo susukyerew no fapem nso betumi apue wo nnianim no.

### Asem no Ankasa

Aha na okyerewfo no do asuko de kyerekyere okasamu a eye amannebo susukyerew no fapem no mu.

Amannebo susukyerew mu adwen ahorow no, yehyehye no nnidiso nnidiso wo kasapen kwan so wo saa ofa yi mu.

Ese se kaspen biara nya Asentitiriw Nnyinaso Kasamu wo n'ahyese. Afei, ese se esan nso nya okasamu a ekyere se worefi saa kasapen no so ako kasapen foforo so wo saa kasapen no awiei ho.

### Awiei

San kyere wo okasamu a eye amannebo susukyerew no fapem no.

San hwe adwempow ahorow no mu wo ofa yi mu.

Kyere wo okasamu a etwa to a ebo amannebo susukyerew adwempow ahorow no nnyinaa tofa.

## Dwumadi 5.4

1. Montena baanu baanu na monkyerew nneema ahorow a ese se eba wo amannebo susukyerew nhyehyee a eto so abien a eye **asem no ankasa** mu. Mo ne mo afoforo nkye ho nimde.
2. Montena akuwakuw na monkyerew kasapen ahorow abiesa mfa afahye bi a moahwe pen ho. Kenkan kyere adesuafo nkae no na mompensempensem emu nhyehyee no mu.
3. Montena akuwakuw na monkenkan abasem a ewo fam ho no na momfa nhwehwe adwempow a ewo kasapen biara mu ne okwan ahorow a okyerewfo no faa so twee akenkanfo no adwen koo susukyerew no mu nsem no so.

*Mekoo Asuapɔn/sukuupɔn mu no, na bere biara mebo me ho mmɔden pa ara wo adesua mu. Me maame ye prɔfesa wo asuapɔn mu enna me papa nso ye okyerɔkyerɔfo, ne saa nti wode adesua hyee me mu wo bere a na mesua pa*



*ara. Bere a mewɔ adantam sukuu mu (afe a eye fapem ma daakye ntoaso sukuu adesuafo), menyaa ɔhaw wɔ bere a midii nkoguo wɔ adesua bi a na meɔ me ho mmɔden pa ara wɔ ne sɔhwɛ-kyerew- mu.*

*Nkogudi.*

*Eyi ne atenka a minyae wɔ me mu.*

*Memaa m'awofo ne ne titiriw, m'ankasa nsa sii fam, Eyi maa hu kɛse bi kaa me maa mibisaa me ho sɛ yei betumi anya nsunsuanso bɔne bi wɔ daakye nhomasua so ana? Eyi remma mintumi nnya asuapɔn mu akwannya ana? Ansa na ɔhaw no bebɛn me so no, Mekogyee afotu fii m'awofo ne me fotufo hɔ. Enam wɔn adom ne wɔn ntease so yii me fii ɔhaw ne ne ɔsɛ amoa mu na akyiri yi no, mihuu sɛ, biribiara bɛyɛ yie.*

*Nokware, sɔhwɛ-kyerew-mu nkogudi ye ade a etumi nya nsunsuanso bɔne wɔ nnipa so nanso sɛ mitumi bɔ me ho mmɔden nya ɔkyerɛkyerɛfo a ɔbɛkyerɛ me ade wɔ me nna a aka wɔ sukuu mu no a, ebɛboa ama nea esii no rensi bio na ebɛsan ama me mmɔdemɔ akɔ nkan.*

*Mihuu sɛ nkogudi ka onipa abraɔ ho na mmom, ɔkwan a yɛfa so pɛ ɔhaw no pomasibere na ɛkyerɛ yen nkonimdi wɔ saa ɔhaw no so. Bio, mihuu hia a eho ehia sɛ yɛpɛ mmoa fi afoforo hɔ. Enam me kyerekyerɛni no mmoa so maa minyaa adesua no mu ntease yie na enam so maa me mmɔdenmmɔ wɔ saa adesua no mu kɔɔ nkan. Eyi maa mihuu ɔkwan a mɛfa so agyina ɔhaw bi ano a ɛmfa ho ne sɛnea ano den si te. Enam saa osuahu a minyaa wɔ ntoaso sukuu mu no so maa me hyɛbere sesae a aboa ama mabɛyɛ sɛnea mete nne yi. M'ani agye saa osuahu ahorow a manya no ho ne mpontu a enam so ama manya wɔ saa ɔhaw yi mu.*

## Sukyerɛ Susukyerew

### Dɛn ne Sukyerɛ Susukyerew?

Sukyerɛ susukyerew ye susukyerew a yɛkyerew fa ade bi ho de kyerekyerɛ sɛnea dekode no su si te pɔtee, sɛ ebia, ade bi, onipa, beae, osuahu, atenka, tebea ne nea ɛkeka ho no ho sɛnea ebɛyɛ a ɔkenkanfo no behu ade pɔtee a yereka ho asem no yie. Ɛsɛ sɛ yɛhyehyɛ emu nsem no yie na yɛde nsemfua a yɛbetwe akenkanfo no wɔn adwen adi dwuma wɔ mu.

## Sukyerε susukyerεw nhyehyεε

Sukyerε susukyerεw nhyehyεε te sε amannebɔ susukyerεw nhyehyεε no ara.

- i. **Nnianim:** Eεε sε nnianim no da nea ɔkyerεwfo no rebekasa afa ho no adi. Nsεm a εtwe akenkanfo adwen kɔ sukyerε susukyerεw no so bi te sε ampemmuae asemmisa ho hia wɔ ha pa ara.
- ii. **Asem no Ankasa:** Aha na yεkyerεkyerε adwempɔ ahorow no mu. Eεε sε Asentitiriw Nnyinaso Kasamu boa ma adwempɔw no mu da hɔ fann na atumi atwe akenkanfo no adwen aba dwumadi no so. Eεε sε yεde kasapen foforo di dwuma wɔ bere a yεreda adwempɔw foforo adi.
- iii. **Awiei:** San kyerεw susukyerεw no nnyinaso ana ne botae a wokaa ho asem wɔ nnianim hɔ no ne adwempɔw ahorow a εda adi wɔ asem no ankasa bom wɔ ha.

### Sukyerε susukyerεw ho nhwεso ahorow

- Kyerεkyerε sini a wopε ne hwε pa ara mu.
- Kyerεkyerε senea ahofadi ne atεn teneneε si te mu.
- Kyerεkyerε senea nhoma bi a w'ani gye ho pa ara si te.
- Kyerεkyerε senea ɔkwan a edi kan a wutu kɔɔ amane ne si te,
- Kyerεkyerε senea w'adamfo a wopε n'asem pa ara si te.

### Dwumadi 5.5

1. Gyina nea woasua yi so na fa kyerekyere sukyerε susukyerεw ase. Den na εma sukyerε susukyerε da nso fi amannebɔ susukyerεw ho?

- a. Afei, hwε mfonini no na kenkan nea wɔkyerεw wɔ ase hɔ no na wo ne wo mfεfo no nkyε adwen mfa sukyerε susukyerεw su ho. Nhyehyεε no mu nea εwɔ he na wususuw sε εho hia pa ara na den nti a?

*A descriptive essay - Search (bing.com)*

#### Sukyerε susukyerεw su ahorow no mu bi na εwɔ fam ha yi:

- Eεε sε nsεm no mu da hɔ fann ma ɔkenkanfo no. Eεε sε nsεm a yεde to gua no nyinaa ne adwempɔw no kɔ.
- Fa kasasu ahorow nso di dwuma wɔ akyerεw no mu. Eyi kyere sε, ɔkyerεwfo no de nnyinahɔma, nsenkyerεne a εkeka ne ɔkyerεfo

twa mfonini de kyere asuafo ade a oreka ho asem no mu ma akenkanfo no hu ade pɔtee a oreka ho asem no.

- Fa nsemfua ahorow a ebeboa ama akenkanfo no ani agye ade a worekyerkyere mu no ho di dwuma.

### Dwumadi 5.6

Kenkan okwan a yefa so kyere sukere susukyerew a edidi so yi;

1. Nea edi kan no, ye nhwehwemu fa atifasem a wode ama wo no ho na baabae adwen ahorow no mu. Boaboa nsemfua ana nsem bi a wobere se wode bedi wo dwuma no ano.
2. Nea eto so abien, kyere wo dwumadi nhyehye no atrapoeatrapoe kwan so fa nea wobeka no ho nnidiso nnidiso.
3. Nea eto so abiesa, kyere asentitiriw nnyinaso kasamu ma kaspen biara.
4. Nea etwa to, kenkan wo susukyerew no mu na ye nsiesie a efata. Yei beboa ama woatumi asiesie mfomso a woaye wo susukyerew no mu nyinaa.

Wode biribi foforo beka yeinom ho ana? Nneema anan yi mu nea ewo he na wususuw se eho hia pa ara wo bere a worekyerew sukere susukyerew?

### Dwumadi 5.7

1. Montena akuwakuw na monfa kaspen ahorow abiesa nkyere sukere susukyerew mfa atifasem yi 'Kyerekyere senea Ghana nsase bohea no si te' yi ho na pensempensem nimde ahorow a eboaa wo maa wokyerew saa susukyerew yi mu. Kae se wobeka sukere no ne nimde ahorow a eboaa wo maa wokyerew wo susukyerew no ho asem akyere wo mfefo no nyinaa.
2. Ye ntotoho fa amannebo susukyerew ne sukere susukyerew mu nsem ho. Wo ne wo mfefo nkye wo mmuae no.

## Akwankyerε Susukyerε

Akwankyerε susukyerε da nimde foforo adi fa atifasem bi ho kyere okenkanfo no. Eboa ma okenkanfo no nya ntease a emu dow, nkyereasekann ana nkyerekyeremu amapa fa atifasem pɔtee ho.



## Akwani Ahorow A Yefa So kyerew Akwankyere Susukyerew

Se wubetumi akyerew akwankyere susukyerew amapa a, eho hia se wobonya ntease a emu dow wo atifasem a wode ama wo no ho.

### Akwankyere Susukyerew atifasem ho nhweso ahorow;

1. Kyerekyere okwan a yefa so nwen kentem
2. Kyerekyere okwan a wofa so yi akannifo wo wo sukuu mu
3. Nkwan a w'adamfo bi pe pa ara ne abekwan nanso onnim ye. Kyerekyere no senea yesi ye no.
4. okwan ben so na yesi ye afuw?
5. W'adamfo bi pe se obesra wo wo wo sukuu mu. Kyere no kwan.  
Worekyerew akwankyere susukyere a, eho behia se wobedi saa atrapoe ahorow yi so;
  - a. Kenkan asemmisa ana atifasem no yie.
  - b. San kenkan nimde a woasua afa akwankyere susukyerew ho no mu. Se wonte biribi ase a, bisa wo kyerekyerefo no onkyerekyere mu yie nkyere wo. Wubetumi nso aye nhwehwemu afa atifasem no ho wo abeefo ntontanfidi so ana nneema ahorow mu de ape ho nimde.
  - c. Kyekye dwumadi no mu nketenkete senea ebeye a wubunya mu ntease yie.
  - d. Ye wo susukyerew no ho nyehyee amapa (hwe nea ewo fam ho no.).

Kyerew okasamu a eye akwankyere susukyerew no fapem no na hyehye wo nnianim no yie fa hye wo dwumadi no ase.

Nwennweneho dwumadi: Se wokenkan atrapoe ahorow a yefa so kyerew akwankyere susukyerew no wie a, kyere emu nea eho hia pa ara a ebeboa wo ama woaye ahoboa amapa wo akwankyere susukyerew ho.

## Akwankyere susukyerew nyehyee ahorow

Akwankyere susukyerew ho nyehyee ahorow na edidi so yi:

- i. **Nnianim:** Di kan kyerew w'atifasem no ne okasamu a eye akwankyere susukyerew no fapem no na fa bo nea worebeka ho asem no tofa.
- ii. **Asem no Ankasa:** Eyi taa ye kasapen abiesha nanso etumi boro saa wo bere a wo susukyerew no ware pa ara. Aha na wokyerkyere wo nsem, adwen ahorow ana atifasem no mu yie. Ese se kasapen biara kyerekyere adwempow koro pe mu. Yei beboa ama wo susukyerew no mu ada fann. Eho hia se

twaka beda kasapen biara ne okasamu a eye akwankyerere susukyerew no fapem a ewo nnianim kasapen no ntam.

- iii. Awiei:** Akwankyerere susukyerew awiei no bo atifiase mpensempe semu no ho nyinaa bo tafa. Eyi ye okwan a yefa so de akwankyerere susukyerew dwumadi no nyinaa ba awiei. Ebo nkyerkyeremu ahorow a okasamu a eye akwankyerere susukyerew no fapem no de to gua ne kasapen ahorow a ewo asem no ankasa mu no tafa.

Kenkan abasem no na montena baanu baanu mpensempe sem akwankyerere susukyerew su mu.

<https://www.quora.com/What-are-the-characteristics-of-an-expository-essay>

### Dwumadi 5.8

1. Kyerkyere susukyerew mu. Wo ne wo mfefo nkye wo mmuae no.
2. Montena baanu baanu mfa nkenkan susukyerew nhweso no na momfa mpensempe sem akwankyerere susukyerew mu. Wo ne wo mfefo nkye mmuae no.  
<https://assets.myperfectwords.com/blog/expository-essay/expository-essay-examples/expository-essay-example-grade-7-pdf.pdf>
3. Montena baanu baanu na mpensempe sem akwan ahorow a yefa so kyerew akwankyerere susukyerew. Wo ne wo mfefo nkye mmuae no.
4. Fa kasapen abiesa kyerew akwankyerere susukyerew fa atifiase 'kyerkyere okwan ahorow a yefa so di aboakyer afahye' no ho na fa ma wo yonko nnyina so nhwehwe akwankyerere susukyerew su ahorow a ewowom na se ebetumi a, onkasa mfa ne nhyehye ahorow no.
5. Montena akuwakuw na monye ntotoho mfa sukyere susukyerew su ne akwankyerere susukyerew su ho. Mo ne mo mfefo nkye mmuae no.

## MMOAKYIRI NSEMMISA

1. Fa kasapen biako kyerew amannebo susukyerew na kyere Asentitriw Nnyinaso Kasamu ne nkyerekyeremu kasamu ahorow a ewom.
2. Fa w'ankasa nsemfua kyerekyerere amannebo susukyerew mu.
3. Kyerekyerere akwan ahorow a wobefa so akyerew amannebo susukyerew atifiase *'Osuahu kese wo m'abrabo mu'*.
4. Pensempensem amannebo susukyerew nhyehyee no mu. Fa wo mmuae no to wo mfefo anim.
5. Fa kasapen ahorow abiisa kyerew saa susukyerew atifiase yi *"Akwantu sononko bi a mitui* "na pensempensem ne su ahorow no mu. Kyere asentitriw Nnyinaso Kasamu a ewo kasapen no mu biara.
6. Kyerew atrapoe ahorow a wubegyina so de akyerew saa susukyerew atifiase yi *'Kyerew wo sukuu ho asem'*. Mma wo were mfiri se wode susukyerew yi nhyehyee ne ne su bedi dwuma.
7. Fa kasapen abiisa ana nea eboro saa kyerew sukuyere susukyerew atifiase yi. *'M'adamfo a mepɛ n'asem pa ara wo wiase yi mu ho asem'*. Fa sukuyere susukyerew ho nhyehyee no di dwuma.
8. Den ne akwankyerere susukyerew?
9. Fa kasapen abiisa kyerew akwankyerere susukyerew fa atifiase *Kyerekyerere senea yesi nwene kentɛn. Pensempensem ne nhyehyee no mu.*
10. Ye ntotoho fa amannebo susukyerew ne akwankyerere susukyerew ho. Kyerew nneema a esese ne nea eye sononko wo won ntam.

# MMOAKYIRI NSEMMISA HO MMUAE

## 1. Kasapen koro susukyerew ho nhweso

Nnipakuw biara wo won asaw ne asaw patee a wosaw wo dwumadi biara ase. Saa asaw yi mu bi wo ho a wosaw no wo bere a woreye ayi, woredi afedida bi, woretto anansesem, worepae ana woremoma ohene bi ne bere a woresom. Mantam ahorow dunsia a ewo Ghana ha no nyinaa mu biara wo asa bi a wotaa saw pa ara wo afahye ase ne dwumadi ahorow bi te se ayiye, awaregye ne nea ekeka ho ase. Wosaw saa asaw yi de gyegye nnipa ani san nso de ma wosua ade. (Nhweso, 'Gome' ye asaw a Nkranfo a wowa Nkran Mantam mu wo Ghana na wosa bere a woredi Homowo afahye wo sannaa bosome mu). Asaw ahorow a ewo Ghana no mu bi ne kpalongo a nkranfo saw no, Agbadza a Anlofosa, Adowa a Akanfo saw no, Bambaya a Eseremfo saw no, Patsa ne Dbahsh a Ga-Adangbefe saw no ne nea ekeka ho. Asaw ahorow yi mu dodow no ara abose no fi Ghanaman ne emu mmuasukuw ahorow no mu.

*Asentitiriw Nnyinaso Kasamu no: Nnipakuw biara wo won asaw ne asaw patee a wosaw no wo dwumadi biara ase.*

*kasamu nkae no nyinaa ye Nkyeremyemu Kasamu .*

[https://en.wikipedia.org/wiki/Culture\\_of\\_Ghana](https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_Ghana)

2. Amannebɔ susukyerew ye abasem a okyerewfo no gyina atifiasem patee ana osuahu bi so kyerew.
3. kyerefo no gyina susukyerew no atifiasem no so ye nhyehyee fa kwan a obefa so akyerew susukyerew no ho na ohwe se ode nnipa ho dinnsiananmu bedi dwuma. Afei, ohwe hyehye adwen a ewowom no nyinaa nnidiso nnidiso kwanso na ode nsemfua a ebetwe akenkanfo no adwen adi dwuma wo mu.
4. Amannebɔ susukyerew nhyehyee no ne Nnianim, Asem no Ankasa enna Awiei. Ese se osuani pensempensem saa nhyehyee yi biara mu fann.

Mmuae no begyina susukyerew a osuani no bekyerew no so. Nhweso na ewo fam ho no:

***Akwantu sononko bi a metui***

- Akwantu betumi aye akyinkyinakyinkyin bi a etumi yi wo fi beae a wote ankasa. Ema wo akwannya ma wuhu mmeae ne nnipa afoforo bebree. Akwantu yi mu biako a me were remfi da no ne bere a me ne m'abuafɔ kɔɔ nsrahwe wɔ mmepɔw bi so.

*Yehyee akwantu no ase anɔpa tutuutu. Yehyehyee nnuan, ntade ne afidi a yede twa mfonini a yede betwitwa mfonini wɔ hɔ guu yen kaa mu. Na ɔkwan no ware pa ara nanso na eso ye anika. Yedii agoru enna yesan too nnwom ahorow nso. Nayereben mmepɔw no, yehuu nneema a na eye fe ahorow pii wɔ hɔ. Nnua atenten ne mmepɔw a wɔn ahosu ye ahahamono wɔ baabiara. Yen adwen yee yen se eye mfonini bi keke na yerehwe.*

***Anigye dwumadi ahorow***

Bere a yeduu yen atenaɛ wɔ nsrahwebea hɔ no, yen ani gyee mmoroso. Nna a na edi anim no nyinaa ye anigye nko ara. Yekyinkyin ara kɔpuee nsuworo ho. Yehuu nwuram mmoa binom nso a wɔmmen yen. Nea na eye anika koraa wɔ mu no ne ogya a na yetena ho to no anadwo, toto nnuan san to anansesem ahorow no.

***Adesua a yenya fii Nsrahwe no mu***

Saa nsrahwe yi boa maa menyaa suahu ahorow pii. Emaa m'ani gyee abɔde a atwa yen ho ahyia no ne hia a eho hia se wo ne w'abusuafo ka bom kɔ nsrahwe wɔ baabi. Mesan suaa se ense se nsrahwe no ye kese pa ara ansa na aye nkaedum bi. Eto da a, anigye a nkabom de ba ne nneema wunya ho suahu no nko ara som bo.

***Awiei***

Nsrahwe a yekɔɔ no wɔ mmepɔw no so no ye nea mekae no da biara. Enye nneema a eye fe wɔ hɔ nko na mmom serew ne ayɔnkofa amapa a ebetɔɔ yen ntam no. Emaa mihuu se, ade a eye anika pa ara wɔ wiase, ne se wo ne afoforo bekɔ nsrahwe na woanya mu anigye.

Nea ewɔ soro hɔ no ye susukyerew ho nhweso a wɔgyina nhyehyee ne atifiaseɛm ahorow so ahyehye no nnidiso nnidiso a ebeboa ama wɔatumi akyerew bi.

5. Nea edidi so yi ye “Me sukuu ho asem” ho nhyehyee.

Nnianim mu no, sukuu no din ne beae a ewɔ nnepa/mfaso a wunya fi sukuu no mu se ebia; nhomasua, ayɔnkofa ne nea ekeka ho.

Asem no ankasa: Kyerɛkyerɛ sɛnea sukuu no mu si te, sɛnea wɔasi ahyehye sukuu no mu nneema ahorow, adan, adesuabea, ade pɔtee a wɔasua no wɔ hɔ, dwumadi ahorow a ɛkɔ so wɔ sukuu no mu, akyerɛkyerɛfo ne sukuu no mu mpanyimfo, asukuufo, fekuw ahorow a ɛwɔ sukuu no mu ne nea ɛkeka ho. (Eyi betumi aye kasapɛn ahorow abiɛsa).

Awiei: Nea nti a woɛ saa sukuu no, Dɛn nti na saa sukuu no na eye papa pa ara, mfaso a woanya aɸi sukuu no so.

6. Mmuɛe no betumi aye sononko. Nea ɛwɔ fam ha yi ye nneema a ɛho behia wɔ sukyerɛ susukyerew mu.
7. Mmuɛe no betumi aye sononko. Nea ɛwɔ fam ha yi ye nneema a ɛho behia wɔ sukyerɛ susukyerew mu.

<https://www.knockholt.kent.sch.uk/attachments/download.asp?file=641&type=pdf>

8. Sukyerɛ susukyerew ye susukyerew a ɛkyerɛkyerɛ nea biribi su si te pɔtee. ɛkyerɛkyerɛ atifiɛsem anaɛ adwen ahorow pɔtee bi mu fann. Eɸa atifiɛsem bi mu nsem a ɛfa biribi ho de kyere akenkanfo.
9. Mmuɛe no betumi aye sononko. Fa nneema ahorow yi toto wo dwumadi no ho:

#### *Nnianim*

- i. Wode ɔkasamu abien ana abiɛsa na ɛkyerɛ atifiɛsem no?
- ii. Wode nkyerɛkyeremu kasamu bi kaa w'atifiɛsem nnianim no ho?
- iii. Twaka bi da wo nkyerɛkyeremu kasamu ahorow no ne atifiɛsem no ntam?
- iv. W'atifiɛsem no mu da hɔ fann?
- v. Wo nnianim kasapɛn no ye biribi a ɛtwe akenkanfo adwen ana ɛma wɔn ani gye?

#### *Asem no Ankasa*

- i. 1 3-5 no?
- ii. Wokyerɛkyerɛ adwempɔw no mu biara ase yie wɔ kasapɛn no mu biara mɸiase?
- iii. Wunyaa nimde ahorow a ɛfata de tae w'adwempɔw no akyi?



- iv. Wokyerewee biribi wɔ kasapen biara awiei a eboa ma ene kasapen a etoa ne so no nya ayɔnkofa bi?

***Awiei***

- i. Wosan kaa biribi faa adwen a ewɔ atifiasem mu no ho?  
 ii. Wokyereww okasamu bi wɔ dwumadi no awiei ho a ema okenkanfo no ani gye w'adwuma no ho anaa?  
 iii. Wobɔ kasapen a wodii kan kyereewee no nyinaa tɔfa?

***Ne nyinaa mu no:***

- i. W'akwankyerɛ susukyerew no tumi kyerekyere atifiasem no mu yie ma okenkanfo te ase yie?  
 ii. Wode nkyerekyeremu amapa dii dwuma wɔ wo susukyerew no mu ana?  
 iii. Twaka bi da wo kasapen no nyinaa ne atifiasem no ntam?  
 iv. Wutumi kyereeww biribi a akenkanfo ani gyee ho?  
 v. Wtumi maa w'akenkanfo no nyaa nimde a efata no?

<https://palmspringsmiddleschool.net/wp-content/uploads/2013/12/ExpositoryWritingChecklist.pdf>

- 10.** Nneema a esese ne nea e da nso wɔ amannebɔ susukyerew ne akwankyerɛ susukyerew ntam.
- a. Amannebɔ susukyerew; yeto no te se anansesem nanso akwankyerɛ susukyerew de, ekyerekyere okwan a yefa so ye biribi.  
 b. Akwankyerɛ susukyerew mu nsem ye nokwasem turodoo nanso amannebɔ susukyerew mu nsem tumi ye bɔsrɛmka.  
 c. Wɔhyehye akwankyerɛ susukyerew mu nsem no nnidiso nnidiso nanso amannebɔ susukyerew mu nsem no ntaa nnye nnidiso nnidiso.  
 d. Amannebɔ susukyerew mu nsem nso tumi ye nokware ana bɔsrɛmka nanso akwankyerɛ susukyerew mu nsem ye nokwasem bere biara.  
 e. Akyerewfo taa de akwankyerɛ susukyerew di dwuma wɔ adesua nhoma ahorow mu nanso wɔde amannebɔ susukyerew di dwuma wɔ abasem ana anansesenykyerew mu.

## EXTENDED READING

Read for further knowledge: <https://www.grammarly.com/blog/expository-essay/>

Denenga, M. S. (2019). *Writing Mastery: Expository Essay: Expository Essay*. Munai

Josephine, E. (2020). *Narrative Essay* <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29485.03041>

Lee, K. (2020). *How to write great essays*. Calvin Lee

For more on narrative essay

[https://www.researchgate.net/publication/338778494\\_Narrative\\_Essay](https://www.researchgate.net/publication/338778494_Narrative_Essay)

Read for further clarification <https://myperfectwords.com/blog/descriptive-essay>

Neumann, J. (2016). *A professor's guide to writing essays: The no-nonsense plan for better writing*. 2nd Edition. Jacob Neumann

Read <https://fresh-essay.com/descriptive-essays>

## REFERENCES

Ackley, E. et al (1986) *Macmillan English 12* Macmillan Publishing Company  
886 Third Avenue New York, NY 10022

Crew, F. (1987), *The Random House Handbook* (5<sup>th</sup> Edition) McGraw. Hill  
Publishing Company New York

MacGraw Hill, G. (2000) *Grammar and Composition Handbook* McGraw-Grieve  
D. W., and Pratt, K (1971), *Certificate English Language*, Western Printing  
Service Ltd., Bristol

Herfferman, A.W and Lincoln, J.E. (1982), *Writing, A College Handbook*, Third  
Ed. W.W. Norton & Company Inc. London

Marius, R. & Wiener H.S. (1988), *College Handbook* (2<sup>nd</sup> edition) The McGraw  
– Hill Publishing Company

# ACKNOWLEDGEMENTS



Ghana Education Service (GES)

